


FIG.1

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 2 of 12



F1G.2




FIG.3A




FIG.3B




FIG.3C

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 4 of 12 4 / 12




FIG. 4A




FIG. 4B

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 5 of 12

5/12




FIG. 5A





FIG. 5B




F I G. 5C

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 6 of 12 6 / 12

HF concentration (wt%)	5	10	25
Etching time (min)	35	. 15	5

FIG.6

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 7 of 12 7 / 12






FIG.7B

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 8 of 12




FIG.8A





FIG.8B



F I G. 8C






FIG.8D


Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26i Sheet 9 of 12 9 / 12



F I G. 9A




F I G. 9B



F I G. 9C

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 10 of 12



43 41 43 40 44


F I G. 10B

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 11 of 12

		Na	Al	ර	جا دە	Z	3	Zu
	Measurement value (ng)	0.05	0.24	80:0	0.17	0.14	0.08	0.02
243	Converted value (ppb)	22.5	108	96	76.5	63	36	6
SM-dOI	Measurement value (ng)	9000	0.027	0.015	0.016	9000	0.01	0.012
2	Converted value (ppb)	2.7	12.2	8.9	7.2	2.7	4.5	5.4

F1 G. 11

Oblon, Spivak, et al. 703-413-3000 Docket # 287800US26PCT Sheet 12 of 12 12 / 12



F I G. 12